Fangar vonarinnar

Ljóðlist

Því að Drottinn heyrir fátæka og fyrirlítur ekki bandingja sína. Sálmur 69:33

Lát andvörp bandingjans koma fyrir auglit þitt, varðveit þá sem dauðanum eru ætlaðir, Sálmur 79:11

Þetta skal ritað verða fyrir komandi kynslóð, og fólkið, sem skapað verður, mun lofa Drottin. Því að hann horfir niður af hæðum helgidóms síns, Drottinn lítur af himni til jarðar, til að heyra kveina bandingjans, til að leysa þá, sem dauðadæmdir eru. Sálmur 102:18-20

Leið sál mína út úr dýflissunni, að ég megi lofa nafn þitt, réttlátir munu umkringja mig, því að þú gjörir vel við mig. Sálmur 142:7

Sæll er sá sem hefur Jakobs Guð sér til hjálpar, sem vonar á Drottni, Guði sínum, sem gjört hefur himin og jörð, hafið og allt sem í því er, sem varðveitir trúfesti sína að eilífu, sem dæmir kúgaða og gefur hungruðum brauð. Drottinn leysir fjötruðu. Sálmur 146:5-7

Spámenn

Svo segir Guð Drottinn, hann sem skapaði himininn og þandi hann út, hann sem breiddi út jörðina og það sem á henni sprettur, hann sem gefur fólkinu á henni lífsanda og anda þeim sem á henni ganga: Ég, Drottinn, hef kallað þig í réttlæti og mun halda í hönd þína og varðveita þig og gjöra þig að sáttmála fyrir fólkið, að ljósi fyrir heiðingjunum, til að opna blinda augu, til að leiða bandingjana út úr dýflissunni og þá sem sitja í myrkri út úr dýflissunni. Jesaja 42:5-7

Andi Drottins Guðs er yfir mér, því að Drottinn hefur smurt mig til að flytja hinum auðmjúku gleðilegan boðskap, hann hefur sent mig til að græða þá sem hafa sundurmarið hjarta, til að boða föngum frelsi og fjötrum opnun dýflissunnar. Jesaja 61:1

Og þú, með blóði sáttmála þíns, hefi ég leitt bandingja þína úr gryfjunni, þar sem ekkert vatn er. Snúið aftur til vígisins, þér vonarfangaðir! Í dag lýsi ég því yfir, að ég muni endurgjalda þér tvöfalt. Sakaría 9:11-12

Guðspjöllin

Þá mun konungurinn segja við þá sem eru til hægri handar: „Komið, þér sem eru blessaðir af föður mínum, og takið að erfð ríkið, sem yður hefur verið búið frá grundvöllun heims. Því að ég var hungraður og þér gáfuð mér að eta, ég var þyrstur og þér gáfuð mér að drekka, ég var gestur og þér hýstuð mig, nakinn og þér klædduð mig, ég var veikur og þér heimsóttuð mig, ég var í fangelsi og þér komuð til mín.“ Þá munu hinir réttlátu svara honum og segja: „Herra, hvenær sáum vér þig hungraðan og gáfum þér að eta, eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum vér þig gest og hýstum þig, eða nakinn og klæddum þig, eða hvenær sáum vér þig veikan eða í fangelsi og komum til þín?“ Konungurinn mun svara þeim: „Sannlega segi ég yður: Það sem þér gjörðuð einum þessara minnstu bræðra minna, það hafið þér gjört mér.“ Matteus 25:34-40

Þá sagði hann við þá: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Miklir jarðskjálftar munu verða á ýmsum stöðum, hungur og drepsóttir, og óttalegir sjónarspil og mikil tákn munu verða á himni. En á undan öllu þessu munu menn leggja hendur á yður og ofsækja yður, framselja yður í samkundur og fangelsi og leiða yður fyrir konunga og höfðingja sakir nafns míns. Og það mun snúast til yðar sem vitnisburður. Lúkas 21:10-13

Postulasagan

Þá reis æðsti presturinn upp og allir þeir, sem með honum voru, það er flokkur saddúkea, og þeir urðu reiðir. Þeir lögðu hendur yfir postulana og settu þá í almenna fangelsið. En engill Drottins opnaði fangelsisdyrnar um nótt, leiddi þá út og sagði: „Farið, standið og talið í helgidóminum til fólksins öll þessi lífsorð.“ Postulasagan 5:17-20

Pétur var því haldið í fangelsi, en söfnuðurinn bað án afláts til Guðs fyrir honum. Þegar Heródes vildi leiða hann út, svaf Pétur þessa sömu nótt milli tveggja hermanna, bundinn tveimur fjötrum, og varðmennirnir fyrir dyrum gættu fangelsisins. Og sjá, engill Drottins kom til hans, og ljós skein í fangelsinu, og hann sló Pétur í síðuna, reisti hann upp og sagði: „Rís upp skjótt!“ Þá féllu fjötrarnir af höndum hans. En hann veifaði þeim með hendinni að þegja og skýrði þeim frá, hvernig Drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu. Og hann sagði: „Farið og kunngjörið Jakobi og bræðrunum þetta.“ Og hann fór burt og hélt til annars staðar. Postulasagan 12:5-7,17

Og er þeir höfðu veitt þeim mörg högg, köstuðu þeir þeim í fangelsi og buðu fangavörðinum að gæta þeirra. Hann, sem hafði fengið slíka skipun, kastaði þeim inn í innra fangelsið og festi fætur þeirra í stokk. Um miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir og lofsöngvuðu Guði, og fangarnir hlýddu á þá. Og skyndilega varð mikill jarðskjálfti, svo að grunnur fangelsisins nötraði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrar allra leystust. Og fangavörðurinn vaknaði og sá fangelsisdyrnar opnar. Hann dró sverð sitt og ætlaði að drepa sig, því hann hugði, að fangarnir væru flúnir. En Páll hrópaði hárri röddu og sagði: „Gjörðu þér ekkert mein, því að við erum allir hér.“ Þá bað hann um ljós, stökk inn, kom skjálfandi og féll fram fyrir Páli og Sílasi. Hann leiddi þá út og sagði: „Herra minn, hvað á ég að gera til að verða hólpinn?“ Þeir sögðu: „Trúðu á Drottin Jesú Krist og þú munt verða hólpinn og heimili þitt.“ Og þeir töluðu orð Drottins til hans og allra þeirra, sem í húsi hans voru. Á sömu stundu nætur tók hann þá með sér og þvoði sár þeirra. Hann lét skírast jafnskjótt, hann og allir hans menn. Og hann leiddi þá inn í hús sitt, bar þeim mat og fagnaði því að trúa á Guð ásamt öllu húsi sínu. Postulasagan 16:23-34

Bréf

Eru þeir þjónar Krists? (Ég tala eins og fáviti.) Ég er það meira, í erfiðisvinnu ríkari, í höggum ríkari, í fangelsum tíðari, í dauðasveinum oft. 2. Korintubréf 11:23

Ég, bandingi Drottins, áminni yður því að þér hegðið yður eins og verðugt er þeirri köllun, sem þér eruð kallaðir með, með allri auðmýkt og hógværð, með langlyndi, umberið hver annan í kærleika og leggið ykkur fram um að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Efesusbréfið 4:1-3

Fyrirverð þig því ekki fyrir vitnisburð Drottins vors né fyrir mig, bandingja hans, heldur tak þátt í þjáningum fagnaðarerindisins samkvæmt krafti Guðs, sem frelsaði oss og kallaði heilagri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ásetningi og náð, sem oss var gefin í Kristi Jesú frá upphafi veraldar, en er nú opinberaður með opinberun frelsara vors Jesú Krists. Hann afmáði dauðann og leiddi líf og ódauðleika í ljós fyrir fagnaðarerindið. Til þess er ég settur prédikari, postuli og kennari heiðingja. 2. Tímóteusarbréf 1:8-11

Páll, bandingi Jesú Krists, og Tímóteus, bróðir vor, til Fílemons, okkar elskaða og samverkamanns. En ég bið þig heldur vegna kærleikans, þar sem ég er eins og Páll, hinn aldraði, og nú líka bandingi Jesú Krists. Fílemonsbréfið 1:1,9

Óttast þú ekkert af því, sem þú munt þola. Sjá, djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi, til þess að þér verðið freistaðir, og þér munuð þrenging hafa í tíu daga. Vertu trúr allt til dauða, og ég mun gefa þér lífsins kórónu. Opinberunarbókin 2:10